

REGISTAR ZAPOSLENIH

u organima državne službe

U FEDERACIJI BIH

Modul Plan zapošljavanja

hrmis.adsfbih.gov.ba

http://



PRAVILA PRISTUPANJA

Pristupiti Registru mogu isključivo ovlaštene osobe, imenovane od strane rukovodica organa državne službe, koristeći isključivo službene e-mail adrese i službene desktop računare/laptopuređaje.

Ovlaštene osobe moći će pristupiti modulu Plan zapošljavanja te vršiti unos poataka.

Svaki unos, brisanje ili uređivanje podatka u sistemu se bilježi kroz historizaciju uz notifikaciju administratorima sistema da je izvršen operacija.

Pristupne podatke za pristupanje Registru isključivo mogu koristiti ovlaštene osobe;

Reprodukcija, distrubucija i/ili drugi vid prikazivanja i/ili djeljenja pristupnih podataka,i/ili sadržaja Registra, osobama koje nisu ovlaštene za pristup Registru, smatra se kršenjem pravila pristupanja, u kom slučaju Agencija zadržava isključivo pravo ukidanja pristupa Registru ovlaštenoj osobi.

Unesite pristupne podatke:

PRVI STEPEN AUTENTIFIKACIJE



PRIJAVITE SE

	Vaš username
	Vaša šifra
DALJE	

**Unesite Vaš username
+
Vašu šifra**

DRUGI STEPEN AUTENTIFIKACIJE



Unesite Vaš PIN KOD

UNESITE VAŠ PIN

	Vaš PIN kod
---	--

PRIJAVI ME



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU



Pristup sistemu je omogućen 30 dana od dana pristupanja.

Po isteku korisničkih podataka obratiti se administratoru putem emaila:
hrmis@adsfbih.gov.ba

PREGLED REGISTRA



Agencija za državnu službu FBiH
Aplikacija za ljudske resurse FBiH

Ime i prezime korisnika

Početna

HR

Ostalo

Podrška

HR Aktivnosti

316
Zaposlenika

61
Državnih službenika

255
Namještenika

0
Obavijesti

Registar ljudskih resursa



Sistematizacija

Ostalo



Plan zapošljavanja

Pristup sistemu je omogućen do 03.10.2023 02:47h !

Statistika


Zaposlenici koji stiču pravo na penzionisanje0

Linkovi / poveznice

Agencija za državnu službu Federacije BiH

© 2023 Sva prava zadržana: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Klikom na modul Plan zapošljavanja otvoriće se prozor



Klikom na + Unos plana, otvoriće se prozor za popunu podatak.

Pogledajte naredne slajdove



Organ državne službe

Organ državne službe

Datum od

Datum od kad plan važi

Broj službenika

Broj službenika koji ispunjavaju zakonske godine života, odnosno navršavaju godine penzijskog staža

Napomena

Dodatne napomene

Datum do

Datum do kad plan važi

Broj namještenika

Broj namještenika koji ispunjavaju zakonske godine života, odnosno navršavaju godine penzijskog staža

Organ državne službe: Sistem automatski na drop -down listi generiše organ za koji Vam je dozvoljen pristup. Potrebno je kliknuti

Ažurirajte informacije

Datum od: Upisati datum od kada važi plan, **format:** dd.mm.gggg

Datum do: Upisati datum do kada važi plan, **format:** dd.mm.gggg

Broj službenik: Upisati broj službenika koji će tokom unesenog perioda otići u penziju. U slučaju da nema službenika koji odlaze u penziju, upisati 0

Broj namještenika: Upisati broj namještenika koji će tokom unesenog perioda otići u penziju. U slučaju da nema službenika koji odlaze u penziju, upisati 0

U slučaju da imate određene komentare ili potrebu za pojašnjenje unesenog plana, možete upisati u napomene

Nakon unosa obveznih podataka klikunit na **Ažurirajte informacije**

Ažurirajte informacije

Plan zapošljavanja za period od 01.01.2023 - 31.12.2023

Organ državne službe

Organ državne službe

Datum od

01.01.2023

Datum od kad plan važi

Broj službenika

0

Broj službenika koji ispunjavaju zakonske godine života, odnosno navršavaju godine penzijskog staža

Datum do

31.12.2023

Datum do kad plan važi

Broj namještenika

0

Broj namještenika koji ispunjavaju zakonske godine života, odnosno navršavaju godine penzijskog staža

Napomena

Dodatne napomene

Detaljne informacije

Unos podataka +

Da bismo dovršili unos plana zapošljavanja kliknuti na Unos podataka.

U tom dijelu dodati ćemo koje kategorije radnih mjesta će se popuniti, na koji način i koji broj.

Način popunjavanja pogledajte na sljedećim slajdovima



Plan zapošljavanja za period od 01.01.2023 - 31.12.2023

Nazad

Kategorija radnog mjesta

Rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove

Odaberite kategoriju radnog mjesta

Način zasnivanja radnog odnosa

Putem internog oglasa

Odaberite način zasnivanja radnog odnosa

Nedređeno vrijeme

0

Način popune radnog mjesta neodređeno vrijeme

Određeno vrijeme

0

Način popune radnog mjesta određeno vrijeme

☐ Ponovite unos

Ažurirajte informacije

Unos podataka +

Kategorija radnog mjesta: Sa drop-down liste odabrati kategoriju radnog mjesta

Način zasnivanja radnog odnosa: Sa drop-down liste odabrati na koji način se odabrana kategorija radnog mjesta popunjava

Neodređeno vrijeme: Upisati broj. Npr: 5 stručnih saradnika će se zaposliti putem javnog konkursa

Određeno vrijeme: Upisati broj. Npr: 3 stručna saradnika će se zaposliti putem javnog konkursa

U slučaju da imamo više unosa kliknuti **Ponovite unos pa na Ažurirajte informacije**. Nakon što završimo unos svih kategorija samo kliknuti na **Ažurirajte informacije**.

Nakon što smo završili unos svih podatak i ažurirali informacije, sistem će nas automatski vratiti na pregled unesengo plana, gdje nam je omogućeno u slučaju da smo izvršili pogrešan unos, možemo izvršiti korekcije.



Pregled unesenog plana

U slučaju da su potrebne korekcije kliknuti na



Plan zapošljavanja za period od 01.01.2023 - 31.12.2023

[◀ Nazad](#) [✎ Uredite](#) [🗑](#)

Organ državne službe

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona

Organ državne službe

Datum od

01.01.2023

Datum od kad plan važi

Datum do

31.12.2023

Datum do kad plan važi

Broj službenika

0

Broj službenika koji ispunjavaju zakonske godine života, odnosno navršavaju godine penzijskog staža

Broj namještenika

0

Broj namještenika koji ispunjavaju zakonske godine života, odnosno navršavaju godine penzijskog staža

Napomena

Dodatne napomene

Unos podataka +

Detaljne informacije		
Stručni saradnik		
- Putem javnog konkursa (Neodređeno vrijeme):	5 zaposlenika	U slučaju pogrešnog unosa podataka kliknuti na crvenu kanticu, te obrisati pogrešno unesenu kategoriju
- Putem javnog konkursa (Određeno vrijeme):	3 zaposlenika	



Sva pitanja možete postaviti putem HELP DESKA:

hrmis@adsfbih.gov.ba ili

putem telefona 062 950 856